

**UGOVOR
ZA NABAVKU AVIO KARATA- REZERVACIJA, KUPOVINA I ISPORUKA AVIO KARATA**

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca: AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE sa sjedištem u Podgorici, Bulevar Revolucije 66, PIB: 02687810, koga zastupa, Anita Krulanović, direktor, (u daljem tekstu: **Naručilac**)

i

Izvršioca: "MARLA TRAVEL" doo Podgorica, Radoja Dakića, lamela 5-4, Podgorica, PIB: 02769204, broj računa: 560-1877-16 kod Universal Capital banke, koga zastupa Ljiljana Vukotić, izvršna direktorica, (u daljem tekstu: **Izvršilac**).

OSNOV UGOVORA:

Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku avio karata za potrebe Akreditacionog tijela Crne Gore šifra postupka: #89079 od 25.03.2025.godine.

Ponuda ponuđača Marla travel doo, Podgorica, šifra ponude: # 125373 od 25.03.2025.godine.

Obavještenje o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 16-373 od 28.04.2025.godine.

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog Ugovora je nabavki avio karata – rezervacija, kupovina i isporuka avio karata za potrebe Naručioca, u svemu prema ponudi Izvršioca usluga - šifra ponude: #125373 od 25.03.2025.godine podnijetoj po Zahtjevu za dostavljanje ponuda šifra postupka: #89079 od 25.03.2025.godine i Obavještenju o ishodu postupka jednostavne nabavke broj: 16-373 od 28.04.2025.godine.

Iznosi RSF (Reservation Service Free) usluge, koju naplaćuje Izvršilac za izdate avio karte su sledeći:

Red.br.	usluga	Cijena usluge sa PDV-om
1.	Usluga koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte za ekonomsku klasu na letovima u regionu	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte za ekonomsku klasu na letovima u regionu; Pod "regionom"

		se smatraju zemlje sa prostora bivše SFRJ.
2.	Usluga koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte za ekonomsku klasu na Interkontinentalnim letovima	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte za ekonomsku klasu na Interkontinentalnim letovima.
3.	Usluga koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte za ekonomsku klasu na letovima u Evropi	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee) odnosno TSC (Ticket service change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte za ekonomsku klasu na letovima u Evropi.
4.	Usluga koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte niskobudžetnih avio kompanija (Low cost avio prevoznika) na letovima u regionu	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte niskobudžetnih avio kompanija (Low cost avio prevoznika) na letovima u regionu. Pod "regionom" se smatraju zemlje sa prostora bivše SFRJ
5	Usluga koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte niskobudžetnih avio kompanija (Low cost avio prevoznika) na letovima u Evropi.	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte niskobudžetnih avio kompanija (Low cost avio

		prevoznika) na letovima u Evropi.
6	Usluga koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte niskobudžetnih avio kompanija (Low cost avio prevoznika) na interkontinentalnim letovima.	Cijena usluge nabavke - rezervacije i izdavanja povratne avio karte - RSF (Reservation Service Fee), odnosno TSC (Ticket service change) – usluge koju naplaćuje agencija za rezervaciju i izdavanje povratne avio karte niskobudžetnih avio kompanija (Low cost avio prevoznika) na interkontinentalnim letovima.

Član 2

Ukupna jedinična cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora je 0,00 eura.

S obzirom na to da je riječ o jediničnim cijenama, sa izabranim ponuđačem se zaključuje ugovor u iznosu procijenjene vrijednosti javne nabavke, tj. u iznosu od 20.000,00 eura bez PDV-a, iznos PDV-a 0,00 eura.

Procijenjena vrijednost predstavlja opredijeljeni iznos sredstava na godišnjem nivou za usluge koje su predmet javne nabavke.

Član 3

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme, na period na 12 (dvanaest) mjeseci od dana zaključivanja istog ili do potrošnje opredijeljenih finansijskih sredstava, a po jediničnim cijenama iz ponude najpovoljnijeg ponuđača, u skladu sa potrebama Naručioca.

Mjesto izvršenja ugovora je sjedište Naručioca.

Ugovor se smatra zaključenim kad ga potpiše posljednja ugovorna strana.

OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 4

Naručilac se obavezuje:

-da će fakture, koje Izvršilac usluga ispostavi za isporučene avio karte, platiti najkasnije u roku od 15 dana od dana ispostavljanja fakture, koja sadrži poziv na broj ugovora, po sukcesivnom izvršenju predmeta nabavke, a na osnovu dostavljenog pojedinačnog agentskog kupona (Agent Coupon) iz rezervacionog sistema ili potvrde od strane avio kompanije za svaku izdatu avio kartu gdje je iskazana struktura troškova avio prevoza, tarifa i pripadajuće takse, na žiro račun Izvršioca broj: 560-1877-16 kod Universal Capital banke.

Dostavljene fakture moraju sadržati broj ugovora po kojem se vrši plaćanje.

--da će zahtjeve dostavljati pisanim putem minimum 2 (dva) dana prije korišćenja usluge sa potrebnim podacima. Izuzetno u slučajevima hitnosti moguće podnošenje zahtjeva usmeno i u kraćem roku.

Izvršilac se obavezuje:

- da će obezbijediti rezervaciju, kupovinu i izdavanje avio karata u toku 24h sedam dana nedeljno;
- rok dostavljanja ponude za opcije, od momenta upućivanja zahtjeva od strane Naručioca, ne može biti duži od 60 minuta, a rok izvršenja usluge od momenta prijema zahtjeva Naručioca za rezervacijom do momenta izvršene rezervacije ne može biti duži od roka koji ponuđač ponudi
- da će dostaviti ime i prezime kontakt osobe sa brojem telefona
- da će dostaviti avionske karte elektronskim putem, a po potrebi i na adresu Naručioca, bez naknade;
- da će osigurati fleksibilno radno vrijeme i mogućnost kontakta u toku 24h (u slučaju eventualnog problema);
- da će dostaviti minimum tri opcije (ukoliko rezervacioni sistem nudi u tom momentu) u vezi konkretnog zahtjeva za nabavku predmetnih usluga, tako da Naručilac ima mogućnost i pravo izbora najpovoljnije opcije
- da će, tokom trajanja ugovora, Naručiocu nuditi najpovoljnije uslove u pogledu cijene, koja podrazumijeva: cijenu karte, usluge aerodromskih taksi, troškove u vezi sa prtljagom, kao i najpovoljnije uslove u vezi sa terminima i opcijama za direktne letove ukoliko postoje, odnosno za letove sa što manjim brojem presijedanja, kao i uz minimalno čekanje na aerodromima;
- da je dužan da, ukoliko Naručilac sam nađe povoljniju cijenu avio karte u odnosu na ponuđene opcije date za nabavku avio karti od strane izvršioca, izvršiti izdavanje iste odnosno povoljnijih avio karti koje je pronašao Naručilac;
- da će na fakturama posebno iskazivati cijene avio karte sa uključenim avio taksama i cijenama prtljaga, a posebno cijenu usluge rezervacije i izdavanja avio karte i da će uz svaku fakturu dostaviti pojedinačno agentski kupon (Agent Coupon) iz rezervacionog sistema ili potvrdu od strane avio kompanije za svaku izdatu avio kartu gdje je iskazana struktura troškova avio prevoza, tarifa i pripadajuće takse;
- da će besplatno vršiti izmjene i/ili storniranje rezervacije avio karte ukoliko se ukaže potreba prije izdavanja karte
- da će pratiti otkazivanje letova i blagovremeno informisati Naručioca, kao i da će ukazati na sve moguće posledice u slučaju otkazivanja, propuštanja, kao i izmjene termina leta i blagovremeno ponuditi alternative
- da će prilikom dostavljanja opcija/ponuda za let na traženoj destinaciji Naručiocu pružiti obavještenje o roku u kom je moguće potvrditi rezervaciju po navedenim uslovima, kao i da ovim potvrđuje da uslovi u vezi otkazivanja kupljene avio karte ne mogu biti rigorozniji od uslova koje u ovim slučajevima predviđa konkretan avioprevoznik, što je ponuđač dužan i da dokaže u slučaju potrebe
- da će obezbijediti mogućnost otkazivanja leta, uz napomenu da isto ne može biti kraće od 24 časa prije zakazanog leta
- da će na svakoj fakturi navesti i ime i prezime lica po čijem zahtjevu su izvršene predmetne usluge
- da u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema pisanog upozorenja od strane Naručioca otkloni uočene nedostatke i propuste u obavljanju posla;
- da besplatno izvrši sve ispravke grešaka, na koje mu ukaže Naručilac u toku realizacije Ugovora;

RASKID UGOVORA

Član 5

Ugovorne strane su saglasne da će do raskida ugovora može doći:

- ako ugovorne strane ne budu izvršavale svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom,
- jednostranom izjavom volje jedne ugovorne strane sa otkaznim rokom od 30 dana.
- sporazumno

U slučaju jednostranog raskida Ugovora otkazni rok je 30 dana od dana prijema pismenog obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka. U obavještenju treba biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako strane Ugovora sporazumno raskinu ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz Ugovora.

ANTIKORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 6

Ugovor koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u smislu čl. 25 i 33 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki (Sl.list CG br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 049/24 i 114/24) ništav je.

OSTALE ODREDBE

Član 7

Za kontrolu izvršavanja i praćenja i realizacije ugovora određuje se Marko Tomašević.

Član 8

Sva sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora će se rješavati u duhu dobrih poslovnih odnosa, dogovorom između Naručioca i Izvršioca.

Sve sporove koji nastanu u vezi ovog Ugovora rješavaće nadležni sud u Podgorici.

Na sva prava i obaveze ugovornih strana, a koja nijesu regulisana Ugovorom, primjenjuju se važeći zakonski i podzakonski propisi Crne Gore.

Član 9

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen, stupa na snagu i proizvodi pravna dejstva, danom potpisivanja od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorena strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

"MARLA TRAVEL" doo

Ljiljana Vukotić
izvršna direktorica



AKREDITACIONO TIJELO CRNE GORE

Anita Krulanović
izvršna direktorica

